

Члан 8.

За суђење у поступку из члана 7. овог закона стварно и мјесно је надлежан општински суд (у даљем тексту: суд), према мјесту сједишта, односно пребивалишту туженог.

Члан 9.

- (1) У поступку из члана 7. овог закона суд не врши оцјену да ли је спорним оглашавањем некоме почињена штета, односно да ли ће некоме бити почињена штета.
- (2) У поступку суд на првом рочишту тражи од туженог да у примјереном року поднесе, односно предложи доказе који потврђују тачност спорних чињеничних навода изнесених у оглашавању.
- (3) Ако тужени не поднесе, односно не предложи тражене доказе у року из става (2) овог члана или ако суд оцијени да су ти докази недовољни, сматраће се да су спорни чињенични наводи изнесени у оглашавању нетачни.

Члан 10.

- (1) Ако утврди да је тужбени захтјев тужиоца основан, суд ће пресудом наложити туженом прекид заварајућег, односно недопуштеног упоређујућег оглашавања или забранити објављивање још необјављеног заварајућег, односно недопуштеног упоређујућег оглашавања.
- (2) Ако усвоји тужбени захтјев тужиоца, суд ће пресудом наложити туженом да о свом трошку објави пресуду у цijelosti или дјелимично, односно да објави исправку огласа у средствима јавног информисања, одређујући начин на који ће се пресуда, односно исправка огласа објавити.

Члан 11.

- (1) Пресуда којом у поступку из члана 7. овог закона суд усваја тужбени захтјев тужиоца обавезује туженог да се у односу на сваког трговца у будућности суздржава од коришћења истог или сличног заварајућег, односно недопуштеног упоређујућег оглашавања које је представљало предмет спора у том поступку.
- (2) Извршење на основу пресуде из става (1) овог члана осим тужиоца може тражити и сваки субјекат из члана 7. stav (1) овог закона.

Члан 12.

- (1) Прије покретања, за вријеме или након окончања поступка из члана 7. овог закона, све док извршење не буде окончано, тужилац може суду предложити одређивање привремене мјере прекида, односно забране објављивања заварајућег или недопуштеног упоређујућег оглашавања.
- (2) Суд ће одредити привремену мјеру ако тужилац учини вјероватним да је спорно оглашавање недопуштено.
- (3) Суд може од доносиоца приједлога за одређивање привремене мјере затражити да обезбиједи јемство за штету која би туженом могла настати одређивањем и провођењем привремене мјере.

Члан 13.

- (1) Ако овим законом није другачије прописано, на поступак из члана 7. овог закона сходно се примјењују одредбе Закона о парничном поступку ("Службене новине Federacije BiH", бр. 53/03, 73/05, 19/06 и 98/15).
- (2) Ако овим законом није другачије прописано, на поступак одређивања привремене мјере из члана 12. овог закона сходно се примјењују одредбе Закона о извршном поступку ("Службене новине Federacije BiH", бр. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09 и 35/12).

Члан 14.

- (1) Покретање поступка из члана 7. овог закона не искључује могућност добровољне контроле недопуштеног оглашавања удружења трговаца или доносиоца кодекса, нити искључује могућност да субјекти из члана 7. stav (1) овог закона покрену поступак код удружења трговаца или доносиоца кодекса против оних трговаца, групе трговаца или доносиоца кодекса који користе или промовишу коришћење недопуштеног оглашавања.
- (2) Покретање поступка из става (1) овог члана ни у којем случају не представља одрицање од права, нити представља процесну сметњу за покретање и вођење поступка из члана 7. овог закона.

Члан 15.

Ако је оглашавање поједињих производа или услуга, односно забрана или ограничавање оглашавања у медијима уређено посебним прописима, примјењују се ти посебни прописи.

Члан 16.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеним новинама Federacije BiH".

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Federacije BiH
Лидија Брадара, с. р.

Предсједавајући
Представништвог дома
Парламента Federacije BiH
Един Мушић, с. р.

1700

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 18.05.2016. godine i na sjednici Doma naroda od 08.12.2016. godine.

Broj 01-02-686-01/16

19. decembra 2016. godine

Sarajevo

Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 47/08) u članu 1. u stavu (2) iza riječi: "fondova" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "kao i na pravna lica u kojima Federacija, kantoni ili općine imaju većinski udjel".

Član 2.

U članu 5. u stavu (2) u tački 3) u drugom redu iza riječi: "odbora" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se nova tačka 4) koja glasi:

- "4) Poveljom interne revizije koju potpisuju rukovodilac organizacije i rukovodilac jedinice za internu reviziju, kojom se uređuje optički pristup internoj reviziji, svrha i cilj, nezavisnost, uloga i djelokrug interne revizije,

odgovornost rukovodioca jedinice za internu reviziju/internog revizora, kao ovlaštenja za pristup dokumentaciji, kadrovima i fizičkoj imovini koja je relevantna za obavljanje interne revizije, te se definira obim aktivnosti interne revizije, izvještavanje i postupci u slučaju identifikovanja indikatora prevare."

Član 3.

Iza člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi:

"Član 5a.

Interne revizija uspostavlja se na najvišem organizacionom nivou, te je organizaciono i funkcionalno direktno odgovorna rukovodiocu organizacije.

Funkcionalna nezavisnost interne revizije ostvaruje se njenom nezavisnošću o drugim organizacionim jedinicama u planiranju rada, obavljanju interne revizije i izvještavanju.

Nezavisnost internih revizora ostvaruje se nezavisnošću u njihovom radu i nemogućnošću da budu otpušteni ili premješteni na drugo radno mjesto zbog iznošenja činjeničnog stanja i davanja određenih preporuka.

Prije pokretanja disciplinskog postupka premještaja ili otpuštanja rukovodioca jedinice za internu reviziju ili internog revizora rukovodilac organizacije dužan je o tome obavijestiti CHJ i priložiti svu potrebnu dokumentaciju u vezi s tim."

Član 4.

U članu 6. u stavu (2) u tački 10) u trećem redu iza riječi: "organizacije" tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se nove tačke 11), 12) i 13) koje glase:

- "11) obavljanje provjere kvaliteta rada interne revizije s ciljem prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada,
- 12) davanje mišljenja o premještaju i otpuštanju internih revizora,
- 13) vođenje i održavanje registra jedinica za internu reviziju i internih revizora za javni sektor i registra povjala interne revizije u javnom sektoru u Federaciji."

Član 5.

U članu 7. u stavu (1) u trećem redu broj: "8." zamjenjuje se brojem: "18.", a riječ: "ministru" zamjenjuje se riječima: "federalnom ministru finansija (u dalnjem tekstu: ministar)" do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu".

Član 6.

Čl. 8., 9. i 10. mijenjaju se i glase:

"Član 8.

Rukovodilac organizacije odgovoran je za uspostavljanje i funkcioniranje adekvatne i efikasne funkcije interne revizije.

Funkcija interne revizije u Federaciji uspostavlja se na jedan od sljedećih načina:

- a) uspostavljanjem jedinice za internu reviziju i
- b) uspostavljanjem zajedničke jedinice za internu reviziju.

Ministar donosi pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju kojim se određuju obveznici uspostavljanja funkcije interne revizije, način uspostavljanja i vršenja interne revizije.

Član 9.

Kriteriji za određivanje obveznika uspostavljanja i načina uspostavljanja funkcije interne revizije koji se propisuju pravilnikom iz člana 8. stav (3) ovog zakona određuju se na osnovu:

- a) nivoa organizacione klasifikacije za budžet i budžetske korisnike Federacije,
- b) iznosa usvojenog budžeta,
- c) broja zaposlenika,

- d) kompleksnosti transakcija i
- e) stepena rizika.

Član 10.

Jedinica za internu reviziju uspostavljena u organizaciji na nivou razdjela vrši internu reviziju svih programa, aktivnosti i procesa za sve organizacije koje pripadaju tom razdjelu, izuzev organizacija koje uspostavljaju vlastitu jedinicu za internu reviziju prema kriterijima iz pravilnika iz člana 8. stav (3) ovog zakona.

Zajednička jedinica za internu reviziju iz člana 8. stav (2) tačka b) ovog zakona uspostavlja se u Ministarstvu i kantonalnim ministarstvima finansija.

Zajedničke jedinice za internu reviziju vršit će internu reviziju u organizacijama nivoa razdjela i organizacijama koje pripadaju tim razdjelima na način kako to uređuje pravilnik iz člana 8. stav (3) ovog zakona.

Djelokrug rada i odnos između jedinice za internu reviziju i organizacija iz st. (1) i (2) ovog člana za koje se vrši revizija su predmet povelje interne revizije."

Član 7.

U članu 11. u stavu (1) u četvrtom redu iza riječi: "interni revizori" piše se zarez i dodaju riječi: "pored stečenog zvanja interni revizor za javni sektor,".

U stavu (1) u četvrtom redu prije riječi: "posebne" dodaje se nova riječ: "druge".

U stavu (1) u šestom redu riječi: "federalni ministar finansija (u dalnjem tekstu: ministar)" zamjenjuju se riječju: "ministar".

Član 8.

Član 20. mijenja se i glasi:

"Rukovodilac jedinice za internu reviziju izrađuje i provodi program osiguranja kvaliteta i unapredjena interne revizije na osnovu metodologije koju priprema CHJ i o tome izvještava rukovodioca korisnika javnih sredstava.

CHJ vrši provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije redovnom godišnjom i povremenom provjerom u svrhu prikupljanja informacija za poboljšanje metodologije i standarda rada.

Redovnu godišnju provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije CHJ vrši na osnovu godišnjih izvještaja interne revizije iz člana 18. ovog zakona.

Povremenu provjeru kvaliteta aktivnosti interne revizije CHJ vrši po potrebi kod korisnika javnih sredstava pregledom cjelokupnog vršenja interne revizije.

Jedinica interne revizije može biti predmet eksternog pregleda kontrole kvaliteta koji se izvršava najmanje jednom svakih pet godina da bi se utvrdila usklađenost poslovanja interne revizije sa standardima profesionalne prakse interne revizije. Pregled će vršiti kvalifikovane osobe koje su nezavisne od organizacije i koje nemaju stvarni ili mogući sukob interesa.

Vrijeme i raspored vršenja eksterne kontrole kvaliteta i izbor lica ili nezavisne organizacije za eksternu kontrolu kvaliteta definira CHJ."

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Lidija Bradara, s. r.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, s. r.